

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНОЙ ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т
1931 сэл алтынны
ыйтан тахсар

№ 28(5384)

1980 сэл. Кулун тутар 4 күнэ
ОПТУОРУНЬУК

Сынага
2 харчы

ҮЛЭ ДЫССИПИЛИНЭТИН БӨБӨРГӨТҮӨХХЭ

ССКП XXV съезин уураахтарын төлөрүүтэ советскай дьонор бэйлэрин харьытаммат үлэлэринэй дойду экономиката динамичнайдык сайдар, норуот олохун материалнай уонна культурнай таһыма утуунахтык үрдөөн иһэр. Хас бирдин үлэниг бэйэтин дьоруун арыбарыгар, инцидентатын көрдөрүүгэр дэиттэр усулдуобуйалар үөскэтиилэр. Производство кээмэйэ улаатытылган, хаһаайыстыбаннай сибээстөр уустугурууларынан, научнай-техническай прогресс түргэтээнинэн сибээстээн үлэ бириэмэтин хас бирдин чааһын, мүнүүтэтин сыналга улам улаатан иһэр.

Хаһна үлэ дыссипилинэти, үчүөт-өчүөтүнас молотуллубут, улааныр уонна олохор усулдуобуйалара ситэ төриллибэтэх сирдэригэр үлэ бириэмэте толору көдүүстөөхтик туһаныллыбат, үгүс бородуукеуа ситэ оҥоһулуубакка хаалар. Оттон оройуонга биир үлэ күнүгэр 66 тнн. солк. ылаовой бородуукеуа оҥоһулар, үлэ оҥорумтуотун биир бырыһыан улаатыннарыйа сылга 170 тнн. солк. бородуукеуаны оҥорууга тэҥнээр абат.

Араас бирчиһилэринэн үлэ күнүн көтүүтү сыл ахсын элбөөн иһэрэ дыккынар бөт буолуон саламнат. Оттон тахсар почоот Кара Маркс аатынан, Эрилик Эристин аатынан совхозтарга толоруллубут үлэ 14, «Чурапчы» совхозка 20, Субуруускай атынан совхозка 29 бырыһыанга төгүнээр.

Аастыт сылга оройуонга анардас үчүөттэммит бородуулар 2050 киби-күтүгэр тийдилэр. Совхозтарга уонна государственнай үзрөдөһүнэлэргэ үлэргэ тахсы күннээри таабыла мөдүгүн толорулган иһэр буолбатах. Холбоһор, итүүт комбинатын курдук биир сиргэ түмүлээн үлэнир коллективка үлэргэ тахсы бпаданаһо аатыгар өрө толоруллар. Ол түмүгэр манна сэл үсэтата 2000 киби-күнэ сүтэрликкээ. Биир үлэниг сылга 255 күн үлэлиэхтөөх буоллаһына промкомбинатка 161, лесопункта 196, типографияда 209 күн үлэлэтэ. Үлэ тэрээһинэ мөлтөбүттэн күн ахсын араас көһинтээн барыттан үлэ

күнүн 6 бырыһыана сүтэр.

Общественнай бэрэдэһи көһинтээн үлэ күнүн сүтүүтэ билигин да үгүс. Анардас арыгылаан вырезательскай ситылыттан киниги 4 сылга 228 киби сыны быһа үлэлибэтөөр тыганаһэр бириэмэте сүтэриллиһэ.

Үлэ күнэ сир аайы мунуутуур көдүүстөөхтик туһаныллар буолбатах. Бэрэбиэр киһэр көрдөрөлөрүнэн, «Сельхозтехника» холбоһугар, олох даһах, итүүт комбинаттарыгар үлэ бириэмэтигэр кэлэи-бараи хаалып үгүс. Ити биир үхсүн хааччылар эйгэ төриитэлэрин, мараһылынар үлэлэрин режима соророб табигана суоруттан таһаарыллар. Онон сибээс отделениеларын, бэлэмна, аптека, олох даһах комбинатын, өрө сактарын уонна дьаһыллылар үлэлэрин режими сельскай Советтар Исполкомнара хаттаан көрөллөрө эрэйиллэр.

Хас бирдин үлэниг бырааттары уонна эбэллестэри чубукайдык регламентациялаһып, биригэдьиндэр, маастардыр, сьмахтар салайааччыларга тустах эбэллестэри халбаты суох толоруудара ситиһилинэхтээх. Ис бэрэдэһи быраабиллаларын тутуһуу, үлэргэ тахсы бириэмэтигэр үлэлини коллективтарга болгомото киһиһигэр туруоруллуохтаах.

Борогуулааһыны үлэ дыссипилинэти көһинлэри ууары өхсүбүүнү партийнай профсоюзнай, комсомольскай төриитэлэр сельсоветтар исполкомнара кууһүрдүүх тусталлар. Коллективтар үлэлэрин сыналгаһынгга, социалистическай куоталаһы түмүктэри таһаарыта, коммунистическай үлэ ударниктары уонна коллективтарын аастарын иһэрисэ үлэ дыссипилинэти туруга үчүөттэнмахтаах.

ССКП КК, ССРС Министрдарын Советы уонна ЦСВКС «Үлэ дыссипилинэти салгыи бөрөргөтөр уонна норуот хаһаайыстыбатыгар кадрдар кэлэ-бара туруулары аһа-йатар туһунан» уураахтарынан сьалайтаран үлэ бириэмэтин сүтэрини мунуутуурдук аччатып, үлэ ресурсаларын сылөөхтүк туһаныы, кадрдары кытта үлэни төрдүттэн типсары—улаатытыллыб соруһут.

Ленинскэй юбилей чизигэр

Старшай үтүө холобура

Субуруускай аатынан совхоз Болтокоһоһу өтдөлөһүтү «Искра» комсомольскай мөчөт ферма коллектива өссө быыбардары көрсө сыл икки мыйыһады сорудаһын тосорбуга. Манна сэл сьаланыһаһыттан фуражкы иһэрис аһыстата 251-ди ки үтүүтү иһэр ферма старшайа Е. В. Егорова таһаарыллаах үлэ үтүө холобурун көрдөрөр.
С. СМЕРНИКОВА.

Залтараа бүк

СЫЛАН. «Чычаас» ферматын маньылыкка Галина Родионова 18 күнэригитан ылавоһууна 1570 кг ман, былаанын 1744 бырыһыан аһэрэ. Олуньуга биирдиң фуражкы иһэриситан 86-лы ки үтүүт ман былаанын Залтараа бүк куоһарда. Комсомолка В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сьаһи көрө өссө үрдүк ситиһиллэргэ дьулуһар.
И. ЗАХАРОВ

СОВЕТСКОЙ СНОРУОТТАР БЫРААТТЫЫ КЭРГЭННЭРИГЭР

1980 сэл олуньу 24 күнүгэр РСФСР састаабыгар киирэр 10 автономнай советскай социалистическай республикаларга, Узбекскай ССР састаабыгар киирэр Караваппакскай АССР-га, Грузинскай ССР састаабыгар киирэр Абхазскай уонна Аджарскай АССР-дарга, Азербайджанскай ССР састаабыгар киирэр Нахичеванскай АССР-га республикалар Верховнай Советтарыгар депутаттары быыбардаһып буолла.

Быыбардар советскай дьон сүтүөн политическай өрө көтөрүллүүларин быһылыгыгар-майгытыгар, төрөдөһүнээхтик, быыбардааччылар улахан активностарынан өлүс пятилетка былааныарын ситиһин

лохтик түмүктүүр иһиң В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туохуутун дөстөһүнайдык көрсөр иһиң норуот бүтүүтүн өхсүбүүтүн болгоһиһиң буолан аһытылар.

Автономнай республикалар Верховнай Советтарын быыбардарыгар быыбар иһиң комиссиялары куолдаһаһып түмүтүн таһаардылар. Хаһна барытыгар депутат кандидатыр иһиң быыбардааччылар 99 бырыһыанарыттан ардуутар куолдаһаһылар.

Депутатынан таһыдан, быттар бары коммунистар уонна партията суохтар блоктарың кандидатырынан буолаччар.

(СССР).

Олохтоох Советтарга быыбардар түмүктэрэ

1980 сэл олуньу 24 күнүгэр дойду бүтүһүүтүн үрдүкөн народнай депутаттар олохтоох Советтарыгар быыбардар буолла аһытылар. Киһилэр төрөдөһүнээхтик, советскай дьонор үрдүк политическай уонна үлэргэ активностарың партия XXV съезин, ССКП КК ээһинэһиһаһы (1979 с.) Пленумун уураахтарың, Пленумна ССКП КК Генеральнай секретара, ССРС Верховнай Советын Президиумун Председателя таһаарыс Л. И. Брежнев тыл аһиттэр туруоруллубут сорууктары толорор иһиң дьыһаһаһаһыттын өхсүбүүларың быһылыгыгар-майгытыгар аһаарыллыһылар.

Российскай Федерацияда быыбардар 6 кырайдарды Советтарга, 49 уобаластардады 5 автономнай уобаластардады Советтарга, 10 автономнай уокуруктардады Советтарга, 1711 оройуоннардады, 989 куораттар оройуоннарынаады, 2045 бөһуөһүтөрдээһи Советтарга уонна 22681 народнай депутаттар сьаһскай Советтарыгар буолдулар.

РСФСР олохтоох Советтарыгар 1.134.434 депутаттар, ол иһигэр кырайдардады Советтарга—2.160, уобаластардады—13.153, автономнай уобаластар Советтарыгар—920, а автономнай уокуруктар Советтарыгар—1.075, оройуоннаадыларга—130.590, куораттаадыларга—157.725, куораттар оройуоннарынаадыларга—82.376, бөһуөһүтөрдээһи—109.448 уонна сельскай Советтарга—637.018 депутаттар таһаарыллылар.

(СССР).

Знамяны илдээ хааллылар

Аастыт өрөбүтэ оройуоннаады промкомбинат коллектива (директор И. И. Кеенофонтов) Алексеевскайтан, Амьатта уонна Маһа-Хаһадастан каһаит биир идлээхтэриң кытары көрөтүстэр. Түөрт оройуон промкомбинаттарың тың ардаларыгар кытылар социалистическай куолдаһаһына 1979 сылаады үтүүтэ таһаарыһына.

Пятилетка төрдүс сьаһыгар үлэ баһылар үтүс көрүһүрүһэр эрээ-дэһэн түмүктэри ситиһиң, иһиңиһаһыт социалистическай эбэллестэһиһаһыттын тэрээһин, баһыһи промкомбинат коллективна бу дьыһаһыта куоталаһыта эһиһаһыткээ бастаата. Киһи иһиһе буолбут аһаһытары 100-тиң тыһаа болгоһаһы хаалларда. Иһаһыһаһаһы көһөрүлээ сайдыар Киһиһаһы уонна харьыһан бириэмэһи туттарыһына. Ол эрээри промкомбинатка общественнай бэрэдэһи көһин түбэтөөрү таһаарыллыбыттары болгоһына. Куоталаһы сьаһа усулуобуйата бигэрэһиһиһаһы. Сыл аһаһылары түмүн Маһада таһаарыллына.



ИСТЭННЭЭГНЭР СИТИҺИЛЭРЭ Фотоинформация

— Бидиң коллективнаы В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туохуутун көрсө үрдөһүлүбүт эбэллестэһиһаһытты бии манның үлэһиһэр, — диир олох даһах комбинатын Директоро финансы сьабардыһыһы коммунист Ульяна Андреевна Шестакова.

Манна юбилей иһиһаһы куоталаһыһаһы истэһиһэр сьаһ бастаам иһэр. Иһаһыһаһыһаһыр пятилетка түмүктээһиһиһаһы сьаһы бастаам икки мыйыһэр 2000 солк. бородуукеуаны оҥорон, былааныарың зална куоһардылар. Ордук үрдүк көрдөрүүнү таһаа кырайдарың Советтала Ильянова уонна истэһиһаһы Есдаһаһаһы Ноговиһаһы ситиһиһаһы.

Скиһаһыһаһы таһаа кырайдарың Светлана Ильянова; истэһиһаһы сьаһаһы П. Окочешниһаһы фотота.

**РСФСР Верховнай Советын
ынгырар туһунан
РСФСР Верховнай Советын Президиумун
Ы Й А А Б А**

РСФСР Верховнай Советын Президиума ууттар:

Российскай Советскай Федеративнай Социалистическай Республика өлүс ынгырыллаах Верховнай Советын бастаам сессиятын 1980 сэл кулун тутар 25 күнүгэр Москва куоракка ынгырарга.

**РСФСР Верховнай Советын Президиумун
Председателя М. ЯСНОВ.**

**РСФСР Верховнай Советын Президиумун
Секретара Х. НЕШКОВ.**

Москва, 1980 сэл олуньу 29 күнэ





Улуу Кыайыы 35 ҮЙЭЛЭЭХ ГЫНА ОНГОРУОХХА

Оройуонга Аба дойдуну көмүскүүр Улуу сэрингэ элбүттэр чэстэрингэр тутуулуубут ички пааматынныгыт ким барыта ордук көрөхсөөн көрөр: бас таныта—Танда Бахсыга Тый элбүт дик сиргэ баар тупсабай көстүүлөх мас тутуу, ичкинэ—Бахсы булгуныбар таас монумент. Ханык бадарар пааматыннык нуруот олодун, аасыт суолун, оксууутун, үтүө үгэстэрин көрдөрөр амаллаах. Олон пааматынныктары оторууга тылааһа, ойууту-маңдара оло сөн түбөһүөтүөх.

Улуу Кыайы 35 сылын көрсө олордор ордук буолуо этэ. Байыл фашизм кыайы 35 сыла туоларынан сибээстээн бу дыалаада общественность кизиник кыттары наада.

И. МАКАРОВ,
учуутал, Аба дойдуну сэринтин кыттылаара.

СОНУН НЭДИЭЛЭ

Бэбээ П. М. Решетников аатынан народнай театрга дыахталар оройуоннаады советтарын тэрийинтээн В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туолуутугар уонна Дьахтар күнүгэр амаллаах «Ленинниг оло-руохха, үлэдиэххэ уонна өксүһүөххэ» дик дениз-

тэх амаллаах нэдиэлэни сагалар бастакы бичэр ытылыына. «Улуу Октябрьскай социалистическай революция иһинээди саах дьахтарын дыадыата» дик бу тематическай бичэри прокомбинат уонна суб-бедница коллективтара тэ-рийдилэр.

Нэдиэлэ устата ани түөрт итинник тематическай бичэрлэр буолуохтара.

Итинн сэрэ бу күнүгэр оройуоннаады музейга уу-урап салон тэрийинтээн прикладной искусство оло. Дуктарын быыстапкага үлэтир.

«СО» корр.

МОСКВА. История уонна культура пааматынныктарын харыстабылын Бүтүн Россиятаагы общество Вимстапакатын саяалыгар художник **Полн Попов** үлэһэрин быыстапкага аһылыына. **Омко Алтай, Хогу дойдун айылларара көрдөрүлэр.**

Художник биллиилээх суррубааччы **В. М. Шукшин** тастык быраата. **Василь Максимович** көп-сэриниригэр бичэрдэстэрэ чөлү **Иван Попов** ово саядыгына дик мөһнөргө латтамтата. **Билигин И. Попов Новосибирской куоракка олорор.**



Снимокка: И. Попов (ортоку) көрөөччүлэри кытары. ССТА фотохрониката.

«Олимпиада—олимпиецтарга эрэ буолбатах»

Сага түһүлгэ ыгырар

«Кылы» хайыат олуну 12 күнүгүдэ күөмөрүтөр бийли сайын Майага Москвагаады Олимпиада чинигэр тыа сирин спортсменнарын маңыгыт олимпийскай ооньбуулары ытыллары туһунан үөрүүлөх сонуну аахылыыт. Күрөхтэни программатыгар чэпчэки атлетика, атах ооньбуулар, одууна итты, көгүд тустуу, бокс, гирини аныым иллэриллибиттэр. Кылы оройуоннар 40-нуу, оттон хотугу оройуоннар 20-ля киһилээх хамаандалары туруоруохтаахтар. Бу дыһуунаах түһүгэ үгүс тэрийэр үлэни, үрдүк спортивнай балэмн эрийэрэ саарбада суох.

Олимпийскай сылга спартиадка программагыт тыа сирин олимпийскай ооньбуулары көрүүтэрин иллэриэххэ. Спартакнаады бэс ыйын 14—15 күнүгүгэр ыттар табыластаах. Бары маастардарыт түмсүбүттэрин туһанаа, республика чулуу кылыныттарын эрдэттэн шык-роп дыоу-сэргэни үөрдөр, сэртэхситэр тыа тэрийэр наадалаах. Комсомля бу аасыт сайынны спартакнаада бастаа бичэрэттэн үөрөтөхтөөх. Таарыччы адын тураллар. Ити ситинниини кынатанан, урукку үгэстэргэ тирээдэр, республика тыа сиринээди олимпийскай ооньбууларыт илэйдилээхтарыт үрдүк аатын илар иһин өксүлэр сорунтаахпыт. Дьинтин, кыахытыт толору туһанаахытытты, кыайымы ситиһиэхитин сөп. Чэ, холобур, чэпчэки атлетикага, атах ооньбууларыгар РСФСР уонна Саха АССР спордуу маастардара **Петр уонна Василь Посель.**

Биллэрин курдук, бийиги оройуонмут спортсменнара Баһылай Маңчаары бэринигэр 1971 сыллаада бастаа кыайыларын аасыт сайынны спартакнаада бастаа бичэрэттэн үөрөтөхтөөх. Таарыччы адын тураллар. Ити ситинниини кынатанан, урукку үгэстэргэ тирээдэр, республика тыа сиринээди олимпийскай ооньбууларыт илэйдилээхтарыт үрдүк аатын илар иһин өксүлэр сорунтаахпыт. Дьинтин, кыахытыт толору туһанаахытытты, кыайымы ситиһиэхитин сөп. Чэ, холобур, чэпчэки атлетикага, атах ооньбууларыгар РСФСР уонна Саха АССР спордуу маастардара **Петр уонна Василь Посель.**

Уопсайынан, бары спортсменнары сага улахан түһүлгө утумнаахтык, дылуурдаахтык бөлөмнөөнн соруга турар. **Д. ЭВЕРСТОВ,**
Саха АССР спордуу маастара.

Ветераннын көрсүһүү

Соторутаарыта бийиги Аба дойдун сэринтин ветерана П. П. Савинны кытары көрүстүбүт. Кылаас оролоро бары киһи кэлбитигэр олус үөр-бүлүт. Петр Прокопьевич фронтка хайдах сымдыытыт туһунан көпсөтэ. Ону бөлбөйөн иһиттибит, элбэри иһиталастыбыт.

Петр Прокопьевич бийиги көрдөһүүбүтүн илэниин көр-дө сымдыытыгар махтаан иллэстэбит салайааччыта Екатерина Владимировна Захарова тыл эттэ уонна өйдөбүһүнүк бэлэри туттарда.

Роза АРГУНОВА.
Чурапчы орто оскуолата.

ОРОЙУОН ОСКУОЛАЛАРЫН ҮӨРЭНЭЭЧЧИЛЭРИН ҮЛЭБЭ УОННА ИДЭНИ ТАЛЫЫГА БЭЛЭМНЭЭНИНГЭ БАЗОВАЙ ПРЕДПРИЯТИЕЛАР ҮЛЭЛЭРИН КӨРҮҮ БАЛАҤЫАНЫНАТА

Сыала-соруга үөрэнээччилэри үлэбэ үөрэтини тэрийин уонна ону сайыннары, киһилэри итин, идэни талыыга уонна ма-теринальнай быыагы оторуу элбэтигэр үлэһиргэ бэлэм-гэһини.
Көрүү хаанытыгар базовой предприятиелар коллективтара:
— оскуолага көмөлөһүү светтарын үлэлэрин ордуу активнай оторуохтаахтар;
— үлэ уруогар ололорго наадалаах үөрэтэр-техническай базаны тэрийиэхтөөхтөр;
— техническай айымнык курууоуктарыт уонна кулууптарыт тэрийин үлэ-тнэхтээхтөр;
— ололору илэлэр төрүт-түригэр үөрэтингэ омыт-таах специалистары анык-таахтар;
— орто оскуоалары бүтэрбиттэри үлэбэ илэни хааччылмаахтаахтар;
— идэни талы кабинеттарыт тэрийингэ оскуола-ларга көмөлөһүөхтээхтэр.
Көрүүгэ кыттыт хаачы-сыбатын быһаарыыга маңык көрдөрүүлэр олохто-онлолор:
1. Базовой предприятие 1980—1985 сылларга базовой үөрэнээччилэри үлэбэ бөлөмнөөнн былаанка уонна ол туолуута.
2. Предприятиелар салайааччыларыт, партийнай, комсомольскай уонна проф-

союзнай тэрилтэлэрин мун-маахтарыгар үөрэнээччилэ-ри үлэбэ үөрэтин уонна итин боппуруостарын дүүүдэлэни.
3. Үлэ уруоктарыгар амаллаах кабинеттары уонна мастерскайлары тэрийин уонна тэбэриинээ-һини:
— үлэбэ начальнай бөл-лэмнөөнн кабинета (I—III кылаастарга);
— техническай үлэ мас-терскайлары (IV—VIII кы-лаастар уолаттарыгар);
— хаачыымы үлэтигэр кабинет уонна лаборатория (IV—VIII кылаастар кыр-гыттарыгар);
— тыа хаһаайыстыбатын механизациялаахтыга уон-на автоделода кабинет уонна полигон (IX—X кы-лаастарга);
— сүөһү итинтин, ому-руот аһын үүннэрин уонна прикладной искусство каби-нета (IX—X кылаастарга).
4. Оскуолага оборудова-ниени, матырыааллары уонна комплектыр ому-дуктар инструменнарын бэриин.
5. Үөрэнээччилэри үлэбэ үөрэтингэ, ололор техническай курууоуктарыгар аа-утиелары илэтигы үрдүк квалификациялаах рабочай-лары уонна инженерий-тсническай үлэһиттэри илэни үлэтиги.
6. IX—X кылаастар үө-рэнээччилэрин үөрэнэр, производственнай практи-

каларын бэлэмнээни уон-на илэтиги (сайынны бич-рэнээ уонна үөрөх кампа-нигэр).
7. Базовой предприятие сакаашыа, сайыакагы-наа, соруудагынан эбөтөр базовой предприятие итин-нэ оскуола дуогабардари-кын үөрэнээччилэр общест-веннай туһалаах уонна производственнай үлэлэри, тэрийини.
8. Производственнай экс-курсиялары, производство бастыгынын кытары көр-сүһүүлэри, профконсульт-циялары, бырааһынныкты-ры, слеттары тэрийини уон-на атыары.
9. Базовой предприятие салайааччылары, партий-най, комсомольскай уонна профсоюзнай тэрилтэлэрэ илэтигэр оскуолага сым-дылаахтар.
10. Предприятиелэра про-изводство технологитыт, техникатыт, үлэни уонна производствонны тэрийини, рабочайдар сүрүн идэлэ-ри, коллектив сабар кэ-ккэлэри кытары шэфтээх оскуола учууталарын би-лэһиннэри.
11. Базовой предприятие-лэрга орто оскуоалар үө-рэнээччилэр сымнарыл-лыыларын ырыты.
12. Оскуолага көмөлөһөр комиссия үлэбэ.
13. Үөрэнээччилэр идэни талыыларыгар амаллаах ка-бинеты тэрийини уонна ол кабинет үлэбэ.

14. Оскуоалар үлэлэрин коллективтарыт сайынны үлэлэригэр уонна сымна-ланнарыгар бастыааныт сирин саһыларыт уонна онно сөптөөх материалнай бата-ны тэрийин.
Көрүү ытыллар икки этабынан:
Бастакы этап—1980 снл муус устар I күнүттэн бэс ыйын I күнүгэр дьэри.
Иккин этап—1980 снл бэс ыйын I күнүттэн алтын-ны I күнүгэр дьэри.
Түмүк комиссияга 1980 снл бэс ыйын I күнүгэр уонна алтынны I күнүгэр түһөрмөлөр отчуоттарга ололурган таһаараллар.
Отчуоту кытта комиссия-га предприятие көрүүнү ытыгыт ордуу активнай-дык кыттыбыт үлэһиттэри туһунан сибидиһиннэлэр бэ-риллээлэр.
Отчуоттар предприятие салайааччытынан, партий-най уонна комсомольскай тэрилталар секретардари-нен, оскуола директорунан илэни баттаналлар.
Көрүүгэ бастык көрдө-рүүлэри уонна түмүктэри ситиспит предприятиелар коллективтара Бочуотунай грымталарынан наараа-дылааналлар.
Бастакы илэтиги илэбэти предприятиега ГАЗ-153 ав-томобиль фондата ананар.

(Балаһыанна райсовет исполкомууун бичэрэгитиһитэ).

БИҤГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12. **ТЕЛЕФОНАРБЫТ:** редактор—21-395, отдулар — 21-495, уопсай—21-505.

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

Эрилик Эристин аатына снвхоз дирекцинта, Хайахыт сельсоветын исполкома, отделение са-алтата механизатор **КУЗЬМИН АФАНАСИЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ** ырахан ырыттан өлбүтүнн бочуоннуу көргөт-төригэр, аймактарыгар диринг кутурбанынын тирээдмэлэр.

Талтыр көргөни, арабыт, убайбыт, аймак-пыт **КУЗЬМИН АФАНАСИЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ** ырахан ырыттан өлбүтүк, дириник куруту-бай туран, иһитиннэрэбит.

Көргөна, ололоро, бырааттара, балыстара, аймактара.

Районо, профсоюз райкома, Одьулуун адыс кылаастаах оскуолатын администрацинта оскуола заптона Федотов Дмитрий Гаврильевичка иһин талтыр көргөна **ФЕДОТОВА УЛЬЯНА ПЕТРОВНА** ыраханымк наадыан өлбүтүнн диринг кутурба-нарын биллэрэллэр.

Талтыр көргөни, илэбик, аймакпыт **ФЕДОТОВА УЛЬЯНА ПЕТРОВНА** уһуу ырахан ырыттан өлбүтүн диринг кутур-банынан иһитиннэрэбит.

Көргөна, ололоро, аймактара.